



Essential Plan a Wobono no Mua

HENA NA ΕΩΣ ΗΟ ΑΚΟΑΝΥΑ?

NNIPA BI A WŌWŌ HO KWAN YE:

- Won a wotete New York State
- Odu Essential Plan sikasem ho ahwehwede ho
- Nnipa a wonam mmra kwan so a wowo U.S oman no mu.
- Mfe 19 kosi 64
- Nnipa a wonni akoanya se wo be dom Medicaid anaa Child Health Plus
- Onni hokwan wo mfaso a n'adwumawura anaa ofoforo de ma mu

NY State of Health di Oman mimara ahorow so, na enye
nyiyim esiane abusuakuw a obi fi mu, kola, oman a ofi, ne
som, ne boabeasu, mfe a wadi, se waware anaa onwaree, se
woakye no pen, nipadum yebaa ahorow, sraadi a wadi
pen, afie ayayade ho ne/anaa ye a woye bi tua ka.

ΔΕΝ ΝΑ ΕΗΩΕ ΣΟ?

- Banbo ayarehwe a aka biaara nnim
- I Ayarehwe a oyarefo da ayaresabea ho
- Ayarehwe a oyarefo nna ayaresabea ho
- Apemfo ne mmofra a wawo wawo won foforo ayarehwe
- Ohwe wo tebea a egye ntempe mu
- Mogya mu nhwehwemu mfonintwa adwuma ne honam nnhwehwemu mfonintwa adwuma
- Nduro a dokota twerew ma
- Som a wode ma nnipa a won ara tu anamon ma won apowmuden asan egyina yie ne won a wape se wosua apowmuden ho asetena pa
- Adwene mu apowmudensam ne adurofa ho nsemnsam hwebea.
- Som a wode ma nnipadua mu yieye ne yaree koankoro ho mmoa a wode ma

FREE YEN WU:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220

ESSENTIAL PLAN NO BO YE SEN?

AKATUA: Ye hwe wo akatua so de hwe se bosome biara nnipa baako betua \$20 anaa \$0 .

EKA NKYEKYEMU: *WUNTUA HWE nso ka ho.* Nnea edidisoo yi ye nhweso a Essential Plan nhyehyee aye de kyekye eka ahodoɔ no bi.

EKA NKYEKYEMU EMA APɔWMUDEN AYAREHWE ASOEɛ	Sika a wonya no afe no mu: se esua sen \$12,760-\$19,140	Sika a wonya no afe no mu: \$19,141-\$25,520
Bosome Akatua	\$0	\$20
Sika a ye be te no afi n'awieye	Hwee	Hwee
Banɔ ayarehwe	Akatua biaara nni	Akatua biaara nni mu
Dɔkota nsrahwe a edi kan	\$0	\$15
Dɔkota ɔbenfo Nsrahwe	\$0	\$25
Yarefoɔ a wogyee won to ayaresabea ho	\$0	\$150
Suban apɔwmuden ayarehwe a wɔngye no nto ho nsra	\$0	\$15
Suban ho apɔwmuden Yarehwe Nsrahwe wo Ayarehwebea ho	\$0	\$150
Edan a wɔhwe obi wo mu wo tebea a egye ntɛmpɛ mu	\$0	\$75
Nhwe a wɔde ma anim-anim yi ara	\$0	\$25
Nipadua mu ahodoɔden akwankyerɛ ne n'anamontuo, Kasa mu akwankyerɛ ne n'anamontuo, Edwumaye mu akwankyerɛ ne n'anamontuo	\$0	\$15

EKA NKYEKYEMU DE MA NDURO A DɔKOTA KYWERɛW MA	Sika a wonya no afe no mu: Esua sen \$12,760-\$19,140*	Sika a wonya no afe no mu: \$19,141-\$25,520
Nduro a wɔmmɔɔ ho ban mmara kwan so:	\$1	\$6
Nduro pa a agye din a amanfoɔ pɛ	\$3	\$15
Nduro pa a agye din nanso amanfoɔ ntae mpe	\$3	\$30

*\$0 ma won a won akatua a ennuru \$12,760.

EKA NKYEKYEEɛ DE MA ESE HO BANɔ NE ADEHU SO MFASOɔ	Sika a wonya no afe ni mu: Esua sen \$12,760-\$19,140	Sika a wonya no afe ni mu: \$19,141-\$25,520
Ese ho banɔ ne Adehu	\$0 (won a wo dɔm a won sika a wonya no esua) Wo be tumi etua bi aka ho ato (won a wo dɔm a won sika sem wo soro kakraa)	Wo be tumi etua bi aka ho ato